



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Bible Ka Den Fa Nimdee Ho? — Ye Ho Adwuma · KJV Kyerewsem a Strong Noma Ka Ho

TENA ASE MU · EKWAN A WO NE ONYANKOPON NANTE — TWETWE, NANTE, TU MMIRIKA, WIE

Nimdee — Bible Nkyerekkyere a Ewe Fapem

ASEM A EFATA ANIMU

Nimdee nye nea wɔwo bɔ onipa; eɛe sɛ wɔhwehwe

NSEM NKATA MMIENSA A NHWEHWEMU YI BEYI ANO:

1. Wɔhunu nimdee wɔ he, na ekwan ben so na onipa fa di kan nya no?
2. Eɛe sɛ obi ye den wɔ nimdee a wanya no ho, na ekwan ben so na wɔkora no wɔ da biara da asetena mu?
3. Ewe den ne mmirikatu no awiei — den beye nimdee hɔ wɔ awiee line no, na asem ben na etena hɔ daa daa?

HELAFO NSEMFITIASSEM TITIRIW

“Nimdee” — **G1108 gnosis** — Nimdee (adeye); nimdee, adesua

nyin wɔ adom mu, ne yen Awurade ho nimdee mu

“hunu” — **G1097 ginosko** — te ase; hu, nim, te nka

Eyi ne nkwa a enni awiei, sɛ wobehu wo

“Nimdee” — **G1922 epignosis** — Nimdee a edi mũ, gye tom

nam n'apede ho nimdee a wɔde ahye no ma no

“hunu” — **G1921 epiginosko** — te ase koraa, hu, gye tom

na afei mehu ade senea wɔahu me pepɛɛɛ no ara

“adesua” — **G4704 spoudazo** — ye nsi ɔdwuma denneennen, bɔ mmɔden, ye adwuma

ma wo ho nhwe na wɔnhu wo sɛ woatumi de wo ho asi Onyankopon anim

“Kyerɛ ntoboaseɛ pa” — **G3718 orthotomeo** — kyekye no yiye, twa mu tee

nokwasem no kyekye ma etee

“hunu” — **G1492 eido** — hunu, hu, nim

Minim wɔ nea magye no adi mu

(Me nsusuwii ankasa — hwe senea asemfua no fam. gnosis (G1108, nimdee) fi ginosko (G1097, ohu) mu, na Strong's ka se ginosko ye ohu koraa — se obi ahu biribi, ate ase, anaa wanya emu nteasee. Na gnosis wo ɔboafɔ a ɔso kyen no wo kyerewsem mu: epignosis (G1922, nimdee), a efi epiginosko (G1921, ohu koraa) mu — Strong's fre no nkae, nteasee a edi mu, anaa gye a obi gye tom. Dee edi kan no ye ohu; dee eto so mmien no ye ohu a aye MA. Hwe agyirae hye ade ahodoɔ no yiye wo nhwehwemu yi mu: yenyin wo gnosis mu, wɔde epignosis hye yen ma — na akyire yi, mebehu ade senea wahu me ankasa no.)

HEBREW NSEMFUA

“**Nimdee**” — **H1847 daath** — nimdee; adwene mu bɔɔ, nimdee, ntease

Awurade suro ye nimdee mfiase

“**hunu**” — **H3045 yada** — se obi behu; se obehu ade denam ehu so; se obi ne obi anim wo, se obi begye ato mu

ennee yebehu, se yetoa so hu Awurade

“**ntease**” — **H998 biynah** — ntease, nimdee, nyansa

ma wo nne so na woahwehwe nteasee

“**Di akyi**” — **H7291 radaph** — di akyi, taa, tu mmirika taa

Senea wobetoa so ahu Awurade

“**sie sie**” — **H6845 tsaphan** — de siee, kora so, fa hintaw

Anyansafo boaboa nimdee ano.

“**ahoden**” — **H3581 koach** — tumi, ahoden, ahoden

Onipa nimdefɔ ma ne ahoden ye kese

“**ye so**” — **H8104 shamar** — hwe so, ware, bɔ ho ban, si so bane

ɔsɔfɔ no ano ntɔfɔ mfa nimdee nsie

“**ɔsomafo**” — **H4397 malak** — ɔsomafo, ɔbɔfo, ananmusini

ɔye Awurade Asafo no somafo

“**Nimdee**” — **H1844 deah** — Nimdee

asase no beye ma wo AWURADE ho nimdee mu

“**Yen kyerekyere**” — **H3928 limmud** — Wɔakyerekyere, wɔasua, osuani

wɔbɛkyerekyere wo mma nyinaa Awurade nsem

(Me nsusuwii ankasa — daath (H1847, nimdee) fi yada (H3045, ohu) mu — na deah (H1844, nimdee) ne no bɔ abusua pɛpɛpɛ, na efi ntinaso koro no ara mu — na Strong's ka se yada kann no ye se obi behu obi so ade denam AHUNU so — se obi ne obi bebɔ, senea obi ne ne yonko a wonim no yiye. Onyankopɔn ho nimdee a ewɔ Apam Dedaw mu no nye osuahu a ewɔ akyiri; eye ohu a eben paa. Na hwe nea enti asemfua yi si faako a esi ho no: nyansa mu na wosi ofi, na nteasee mu na wosi gyina ho pintinn, na NIMDEE mu na wɔde ademude a esom bo ne nea eye fe nyinaa hye mpia no ma. Nyansa si ofi no; daath hye mpia no ma. Nimdee ne ademude a wɔde ba mu.)

I. NWEA — ɔKWAN A WOBɛFA SO AHU

(M'ankasa m'adwene — ɔnantew biara fi ase fam, na saa ara na nimdee nso te. Obiara nnye awo a onim Onyankopɔn; ese se ɔHU no. Na hye no nsow senea nhoma no ka se nhwehwemu no fi ase: eye Awurade suro mu. Abofra su ma nea onni no, na Awurade te nimdee — daath (H1847, nimdee) — su no, senea agya te ne ba ankasa su. Su, hwehwe, ye akyiri hwehwe: bɔhye no wo ho ma nea ɔhwehwe, na ɔkyefɔ ne Onyankopɔn.)

A. Mmɛbusɛm 1:7 Awurade suro ye nimdee ahyeasee, na nkwareafɔ bu nyansa ne ahohyesɔɔ animtiaa.

[H1847 daath ■] [H7225 reshith ■] [H3374 yirah ■]

AWURADE SURO NE NIMDEE MFITIASE.

B. Mmɛbusɛm 2:3 na woma wo nne so fre nhunumu na wosu fre nteasee **[H998 biynah ■]**

[H7121 gara ■]

SE WOSU FRE NIMDEE + WOMA WO NNE SO FRE NTEASE.

C. Mmɛbusɛm 2:4 na sɛ wohwehwe no tɛ sɛ dɛɛ wohwehwe dwetɛ na wo hwehwe no sedɛɛ worepɛ ademudɛɛ a ahinta a [H2664 chaphas ■] [H1245 bagash ■]

HWEHWE NO TE Sɛ Dɛɛ WOHWEHWE DWETɛ + HWEHWE NO SEDEɛ WOREPɛ ADEMUDEɛ A AHINTA

D. Mmɛbusɛm 2:5 ɛno na wobɛtɛ Awurade suro ase na woahunu Onyankopɔn ho nimdɛɛ.

[H1847 daath ■] [H4672 matsa ■]

ɔNSO WO BETE AWURADE SURO ASE + WOBɛHU ONYANKOPɔN HO NIMDEɛ.

(M'adwene ankasa — hye nsow senea nkontɔmpo yi kɔ so: su, ma wo nne so, hwehwe, ye nhwehwemu — ANSA na wubehu. Na hwe nsenkyerenne wɔ Kyerɛwsem B mu: asemfua a ɛwɔ hɔ no ne biynah (H998, ntease). Osu a wɔsu de hwehwe nimdɛɛ ne osu a wɔsu de hwehwe ntease ye osu baako pɛ. Onipa a ɔhwehwe nimdɛɛ senea nkurɔfoɔ hwehwe dwetɛ no behunu ahonya a eso sen dwetɛ: NYANKOPɔN ho nimdɛɛ.)

E. Mmɛbusɛm 2:6 Awurade ma nimdɛɛ, na n'anom na nyansa ne nteaseɛ firi ba. [H1847 daath ■]

[H5414 nathan ■]

AWURADE MA NIMDEɛ + NA N'ANOM NA NYANSA NE NTEASEɛ FIRI BA.

F. Yakobo 1:5 Sɛ nyansa ho hia mo mu bi a, ɛsɛ sɛ ɔbɔ mpaeɛ sɛ Onyankopɔn na ɔbɛma no bi, ɛfiri sɛ, Onyankopɔn firi ayamye ne adom mu ma obiara dɛɛ ɛhia no no kwa. [G1325 didomi ■] [G154 aiteo ■]

MA ONNI NYAME, ONE OBI A ɔDE FIRIFIRI MA NNIPA NYINAA + WɔBɔME AKYE NO.

(Me nsusuwii ankasa — momma yenhwe Salomo ne Yakobo abobɔ mu: Awurade na ɔma nyansa, obi ka saa; bisa Onyankopɔn nkyen, ɔno na ɔde ma obiara a ɔmpo, obi nso ka saa. Nea wɔhu no nye adetɔ. Ne fi na nimdɛɛ fi ba; nea ɔhwehwe no ye ɔgyefo bere a ne nsa abue kɛkɛ.)

G. Mmɛbusɛm 18:15 Nhunumu akoma nya nimdɛɛ; na anyansafoɔ aso nso hwehwe. [H1847 daath ■]

[H7069 qanah ■]

NHUNUMU AKOMA NYA NIMDEɛ + NA ANYANSAFOɔ ASO NSO HWEHWE.

H. Nnwom 94:10 Dɛɛ ɔtenetene aman so no rentwe aso anaa? Dɛɛ ɔkyerɛkyerɛ onipa no nnim nyansa anaa? [H1847 daath ■] [H3925 lamad ■]

DEɛ ɔKYERɛKYERɛ ONIPA NO NNIM NYANSA ANAA?

I. Nnwom 25:9 ɔde ahobreasefoɔ fa ɛkwan pa so na ɔkyerɛ wɔn n'apɛdɛɛ. [H3925 lamad ■]

[H6035 anav ■]

ODASEFO NO NA ɔBEKYERɛ WɔN ATEMU MU + ODASEFO NO NA ɔBEKYERɛ WɔN N'AKWAN.

J. Hosea 6:3 Momma yennye Awurade nto mu; momma yen nko so nnye no nto mu. Sedɛɛ awia pue da biara no, ɔbɛpue; ɔbɛba yen nkyen tɛ sɛ osuo a ɛtɔ awɔberɛ mu anaa osutɔberɛ mu nsuo a ɛfo asase.”

[H7291 radaph ■] [H3045 yada ■]

ɔEIN ANO YɛBɛHU + Sɛ YɛKɔ SO HU AWURADE.ɛNO NA YɛBɛHU + Sɛ YɛKɔ SO HU AWURADE.

(Me nsusuwii nsusuwii ne eyi — asenhwe na abofra no dii kan yee ni: odi akyi. radaph (H7291, sɛ obi bedi akyi) ye Strong asemfua a wɔde kyere ade a obi de mmɔdenmmɔdenbɔ di akyi paa. Akokoaa nim ne agya sɛ ɔdi n'akyi fa fie mu nyinaa. Awurade ho nimdɛɛ tɛ saa ara: wonnye no da baako, na mmom wɔde ma obi a odi akyi no.)

K. Yohane 7:17 Sɛ obi pɛ sɛ ɔye Onyankopɔn apɛdɛɛ a, ɔbehunu sɛ me nkyerɛkyerɛ no firi Onyankopɔn nkyen anaa ɛfiri m'ankasa. [G1322 didache ■] [G1097 ginosko ■]

Sɛ OBI Pɛ Sɛ ɔYE N'APɛDE A → ɔBɛHU ɔKYERɛKYERɛ NO.

L. Mateo 11:29 Momfa me kɔnnua nto mo ho so, na monsua me, ɛfiri sɛ, medwo, na mebrɛ me ho ase akoma mu, na mobenya ahome ama mo kra. [G2147 heurisko ■] [G3129 manthano ■]

FA ME KɔNMU KA NA SUA ME → MO BENYA HOME MA MO KRA.

(Me nsusuwii ankasa — mmerantewbea no kɔ pɛ Onipa baako. Awurade nka sɛ, sua fi me nhoma nkutoo mu; ɔka sɛ, sua fi ME hɔ. Na ye no di NIMDEɛ no anim — sɛ obi pɛ sɛ ɔYE n'apɛde a, ɔbɛNIM nkyerɛkyerɛ no ho ade — senea abofra nantew ansa na wate nantew ase. Afei a woahu no, sɛre na nantew.)

II. NANTE — DEɛ WOBɛYE WO ANO Sɛ WOWɔ

(Me nkabom nsusuwii — akokoaa no agyina ne nan so; afei nea ɛba ne sɛ wɔbehwe no. Nimdɛɛ a woahu no, ɛsɛ sɛ wɔkora so, na nimdɛɛ a wɔkora so no, ɛsɛ sɛ wɔde di dwuma wɔ abrabɔ mu. Hye adanse no mu adwuma abien no nsow: MA

εNNyin, na FA SIE. Na hye kɔkɔbɔ a wɔde asi mfimfini no nso nsow: nimdee a esi ankonam no hoahoa onipa; nimdee a ene dɔɔ abom no kyekyere no, ɔne ne nua nso.)

A. 2 Petro 3:18 Monyini wɔ yen Awurade ne Agyenkwa Yesu Kristo adom ne nimdee mu. Ɔno na animuonyam nka no seesei ne daa. Amen. **[G1108 gnosis ■] [G837 auxano ■]**
NYIN Wɔ ADOM MU + Wɔ YEN AWURADE NE YEN AGYENKWA YESU KRISTO HO NIMDEE MU.

B. 2 Petro 1:5 Esiane saa enti, mommɔ mmɔden mfa nneyɛɛ a ɛho tee nka mo gyidie ho; na momfa nimdee nka nneyɛɛ a ɛho tee ho; **[G1108 gnosis ■] [G4710 spoude ■]**
MFA MMOEDEN NYINAA + FA SUSUBIRIBI KA WO GYIDIE HO + KA NIMDEE KA SUSUBIRIBI HO.

C. Mmɛbusɛm 10:14 Anyansafoɔ kora nimdee, nanso ɔkwasea ano frefre ɔsɛɛ. **[H1847 daath ■] [H6845 tsaphan ■]**
ANYANSAFOɔ KORA NIMDEE.

(Me ankasa m'adwene—tsaphan (H6845, se obi de sie) ye Strong asemfua a efa se obi de agyapadeɛ sie. Eye dwom no mu asemfua no ankasa, wo asem a mede asie me komam no. Onyansafoɔ de nimdee sie baabi a owifoɔ biara ntumi nnuru ho: n'ankasa ne mu. Akoma no ne adaka a wɔde saa agyapadeɛ yi sie.)

D. Mmɛbusɛm 15:14 Nhunumufoɔ akoma hwehwe nimdee, nanso ɔkwasea ano ka agyimisem. **[H1847 daath ■] [H1245 baqash ■] [H3820 leb ■]**
NHUNUMUFOɔ AKOMA HWEHWE NIMDEE.

E. Kolosefoɔ 1:9 Esiane saa enti, ɛfiri eberɛ a yetee mo nka no, yɛbɔ mpaeɛ ma mo daa. Yɛbisa Onyankopɔn sɛ ɔmfiri ne pɛ mu mma mo nyansa ne nteaseɛ a ne Honhom de ma no. **[G1922 epignosis ■] [G4137 pleroo ■]**
WɔAHYE MO MA Wɔ N'APEDɛɛ HO NIMDEE + NYANSA NE HONHOM MU NTEASEɛ NYINAA MU.

F. Kolosefoɔ 1:10 Eba saa a na mobetumi atena ase sɛdɛɛ Awurade hwehwe na eberɛ biara nso, mobeyeɛ deɛ ɛsɔ n'ani. Dwuma biara a mobedi no, ɛbeso aba pa na mobenyini wɔ Onyankopɔn ho nimdee mu. **[G1922 epignosis ■] [G837 auxano ■] [G4043 peripateo ■]**
NANTE SEDE EFATA AWURADE Sɛ MOSɔ N'ANI KOROSOKO + MO NIMDEE A MOWO Wɔ ONYANKOPɔN HO NO NKɔSO.

(M'adwene ankasa — hwe nsenkyerenne no, na hwe asemfua a ɛkorɔn kyɛn no. Wɔ Petro mu no, eye gnōsis (G1108, nimdee), nimdee no; ha no, eye epignōsis (G1922, nimdee), a Strong's fre no nkaɛ, nteaseɛ a edi mu, gyedie — nimdee a wɔama aye mu. Na hwe senea ɛnyini ye mu: nante fata, so aba, na nkɔsoɔ no ba wɔ nanteneɛ no MU. Wɔmfɔ nimdee nsie akonnwa so; wɔkora no wɔ ɔkwan no so.)

G. Filipifoɔ 1:9 Me mpaeɛ a meɔɔ ma mo ne sɛ, ɔɔɔ a mode dɔɔɔ mo ho mo ho no mu bɛye den, na mobenyini wɔ nimdee ne nteaseɛ mu **[G1922 epignosis ■] [G4052 perisseuo ■]**
Sɛ MO Dɔ NO BɛDOɔSO YIE + Wɔ NIMDEE NE ATEMMUSEM NYINAA MU.

H. 1 Korintofɔɔ 8:1 Asem a efa nnuane a wɔde ma ahoni ho nso nie: Eye nokorɛ pefee sɛ, “Yen nyinaa wɔ nimdeeɛ.” Nanso, saa nimdee no ma onipa ye ahantan; ɔɔɔ deɛ, ɛma nkɔsoɔ. **[G3618 oikodomeo ■] [G1108 gnosis ■]**
NIMDEE MA ONIPA YE AHANTAN + ɔɔɔ MA NKɔSOɔ

(M'adwene ankasa — ha ne kɔkɔbɔ a efata koraa. Nimdee a ɛda ne nkyɛn nkutoo hoahoa nnipa, senea mframa hye aboa nhoma ma. Ɔɔɔ de, ɛkyekyere, senea onipa si ofie. Na Paulo bɔ mpae sɛ ɔɔɔ nnyin nkɔ so nkɔ so wɔ nimdee mu — ɔɔɔ soa nimdee, na nimdee da ɔɔɔ mu. Nante wɔ abien no nyinaa mu, anye saa a, ɔnante no bekyea.)

I. Mmɛbusɛm 3:6 hunu no w'akwan nyinaa mu, na ɔbetene w'akwan. **[H3474 yashar ■] [H3045 yada ■]**
HUNU NO W'AKWAN NYINAA MU + NA ɔBETENE W'AKWAN.

(Me nsusuwii ankasa — nimdee a wɔde nantew mu no wɔ ha wɔ nkyekyem baako mu. Kae ne yada (H3045, se obi hu), a ase ne sɛ wobehu: HU no wɔ w'akwan nyinaa mu — wɔ afuw mu, wɔ fie mu, wɔ ɔpon ano — na ɔbema ɔkwan a ɛda w'anim no aye tee.)

J. Nnwom 119:66 Kyerekyere me nimdee ne atemmuo pa, ɛfiri sɛ megye wo mmaransɛm no di. **[H1847 daath ■] [H3925 lamad ■]**

KYEREKYERE ME NIMDEE NE ATEMMUO PA + EFIRI SE MEGYE WO MMARANSEM NO DI.

K. Hosea 4:6 Nimdee a me nkurɔfoɔ nni enti wɔresɛɛ. “Sɛ moapo nimdee enti, me nso mapo mo sɛ m’asɔfoɔ; sɛ moabu moani agu mo Onyankopɔn mmara so enti, me nso mabu m’ani agu mo mma so. **[H1847 daath ■] [H1820 damah ■]**

NIMDEE A ME NKURɔFOɔ NNI ENTI WɔRESEɛ.

L. Mmɛbusɛm 24:5 Onyansafɔɔ wɔ tumi a eso, na onimdefɔɔ nyini ahoɔden mu; **[H3581 koach ■] [H1847 daath ■]**

NA ONIMDEFOɔ NYINI AHOɔDEN MU.

(M’ankasa nsusuwii — tie afanu no nyinaa, na nantew wɔ wɔn ntam. Baabi a wɔtow nimdee gu no, ɔman bi see; baabi a wɔkora nimdee so no, onipa nya ahoɔden — koach (H3581, ahoɔden). Nimdee so kora yɛ asem a enyɛ ketewa: eyɛ nkwa ma ɔman, na eyɛ ahoɔden ma onipa. Na wɔde saa ahoɔden no ma wɔ botae bi ho. Mmirika bi wɔ hɔ a esɛ sɛ wotu.)

III. MMIRIKA TUTUW — MFA SE ɔSAKYIMAN A ɔWɔ ONYANKOPɔN ASRAFO MU

(Me nsusuwii ankasa — afei nantew no beyɛ mmirika, na mmirika no beyɛ ɔko. Hyɛ nsow nea ɔko no fa ho wɔ saa nnansefo yi mu: ade biara a ekorɔn ma ne ho so tia Onyankopɔn ho NIMDEE — ɔko no aban wɔ nimdee ankasa mu. Enti Onyankopɔn nipa no fa Honhom no afoa, ma nimdee tena n’ano, na ɔde odwo ne obu ma ne mmuae. ɔsraani no de nea wakora asie no ma so.)

A. 2 Korintofoɔ 10:4 Akodeɛ a yede ko no mfiri ewiase. Eyɛ Onyankopɔn akodeɛ a ano yɛ den a yebetumi de aseɛ atamfoɔ mpampim a wɔaboboɔ. Yɛsɛ akyinnyehunu. **[G4752 strateia ■] [G3696 hoplon ■]**
YɛN AKO NNEEMA NNYɛ HONAM FA MU DEɛ + ɛWɔ TUMI Wɔ ONYANKOPɔN MU DE ABUBU ABAN A EYɛ DEN.

B. 2 Korintofoɔ 10:5 Yɛsɛ akwansideɛ biara a etia Onyankopɔn ho nimdee no. Yɛto adwene biara nnareka ma wɔtie Kristo. **[G3540 noema ■] [G1108 gnosis ■]**

YɛTU ADWENE MU NSUSUWII NYINAA GU + ADE BIARA A ɛKORɔN A ɛMA NE HO SO TIA ONYANKOPɔN HO NIMDEE + YɛDE ADWENE NYINAA Yɛ NNEDUAFOɔ.

C. 2 Korintofoɔ 4:6 Onyankopɔn a ɔkaa sɛ, “Hann mfiri esum mu nhyerɛn no” ɔno na wahyerɛn wɔ yɛn akoma mu, ama yɛanya Onyankopɔn animuonyam ho nimdee wɔ Yesu Kristo mu. **[G1108 gnosis ■] [G5457 phos ■]**

NIMDEE A ɛFA ONYANKOPɔN ANIMUONYAM HO NO HANN + Wɔ YESU KRISTO ANIM.

(Me nsusuwii ankasa — ɔsraani no kura kanea, enyɛ afoa nkutoo. Onyankopɔn koro no ara a ɔhyɛ wɔ mfitiase sɛ hann mfi sum mu mpue no, wahyerɛn wɔ YɛN AKOMA MU; na hann a ɔde ma no yɛ n’anuonyam ho nimdee hann, a ɛwɔ Yesu Kristo anim. Onipa a wahu saa anim no wɔ biribi a ɔde bema wɔn a wɔtete sum mu no.)

D. Efesofoɔ 6:17 Momfa nkwagyɛɛ dadeɛ kye ne Honhom no akofena a eyɛ Onyankopɔn asem no. **[G4487 rhema ■] [G3162 machaira ■]**

FA NKWAGYE DAWURUAKYE + HONHOM NO AFOA, A EYɛ ONYANKOPɔN ASEɛM NO.

E. Malaki 2:7 “Esɛ sɛ ɔsɔfoɔ ano kora nimdee. Nnipa hwehwe nkyerɛkyerɛ firɛ ne nkyɛn, efirɛ sɛ ɔyɛ Asafo Awurade no somafoɔ. **[H4397 malak ■] [H1847 daath ■] [H8104 shamar ■]**

ESE SE ɔSɔFOɔ ANO KORA NIMDEE + EFIRI SE ɔYɛ ASAFO AWURADE NO SOMAFOɔ.

(Me ho nsusuwii — shamar (H8104, sɛ obi behwe so) yɛ ɔwɛmfɔ asemfua: sɛ obi bebɔ ho ban, senea onipa bɔ kuropon ho ban. Wɔkora nimdee wɔ ANOMU senea wɔkora wɔ koma mu no ara pɛ — wɔkora no siesie, wɔkora no sɛ nokware, wɔkora no ma wɔn a wɔbeba abehwehwe mmara afi n’anom. Na hwe nea wɔfrɛ ɔhwɛfo no: malak (H4397, ɔsomafo). Onipa a ɔkora nimdee no yɛ obi a wɔasoma no.)

F. Mmɛbusɛm 15:2 Onyansafɔɔ tekrema yi nimdee aye, nanso ɔkwasea ano woro agyimisɛm. **[H1847 daath ■] [H3956 lashon ■]**

ONYANSAFɔɔ TEKREMA YI NIMDEE AYɛ.

G. 1 Petro 3:15 Momfa anidie mma Kristo wɔ mo akoma mu, na momma ɔnye mo Awurade. ɛberɛ biara a obi bebisa mo gyidie a mowɔ wɔ mo mu ho asem no, monkyerɛ no aseɛ. **[G1680 elpis ■] [G627 apologia ■]**

YENSIESIE YɛN HO DAADAA SE YɛBEBUA OBIARA + Wɔ ODWO NE OSUROSURO MU.

H. 2 Timoteo 2:15 Bɔ mmɔden sɛ wobeyɛ odwumayefoɔ a womfere Onyankopɔn adwuma no yɛ ho, na kyere nokorɛ a ɛwɔ Onyankopɔn asem no mu no, na woafata n’anim. **[G3718 orthotomeo ■]**
[G4704 spoudazo ■]

Bɔ MMɔDEN Sɛ WOBeyɛ OBI A ONYANKOPɔN ASɔ N’ANI + KYERE NOKWASEM NO MU YIYE.

(M’ankasa m’adwene — ɔsraani no ntetee ne adesua. spoudazo (G4704, study) ne Strong’s asekyere sɛ yenye nsi ntem, na yenye ntem; na orthotomeo (G3718, rightly dividing) ne sɛ yetwa tee. Odwumayefoɔ twa tee, anaase n’ani wu wɔ n’adwuma ho. Sɛ wode asem no di dwuma tee a, enye hia sɛ w’ani bewu Onyankopɔn anaa nnipa afoforo anim.)

I. Daniel 11:32 Ɔde nnaadaa beko so asɛ wɔn a wɔbu apam no so, nanso wɔn a wɔnim wɔn Onyankopɔn no besɔre atia no dendeenden. **[H2388 chazaq ■]** **[H3045 yada ■]**

NANSO WɔN A WɔNIM WɔN ONYANKOPɔN NO BESɔRE ATIA NO DENDEENDEN.

J. 2 Timoteo 2:24 Ense sɛ Awurade ɔsomfoɔ ne obi nya akasakasa. Eɛ sɛ ɔyɛ ayamyɛ ma obiara. Eɛ sɛ ɔyɛ ɔkyerekyerɛfoɔ pa a ɔwɔ boasetɔ nso **[G1317 didaktikos ■]** **[G1401 doulos ■]**

ENSE Sɛ AWURADE ƆSOMFOɔ NE OBI NYA AKASAKASA + Eɛ Sɛ ƆYɛ ƆKYEREKYERɛFOɔ PA A ƆWɔ BOASETɔ NSO.

K. 2 Timoteo 2:25 a sɛ wɔn a wɔne no di asie fom a, ɔto ne bo ase tene wɔn so, sɛ ebia, Onyankopɔn besakyerɛ wɔn adwene na wɔahunu nokorɛ no. **[G1922 epignosis ■]** **[G4236 praotes ■]**

ODWO MU KYEREKYERE WɔN A WɔSɔRE TIA WɔN HO → ADWENSakra A EDE BA NOKORɛ HU MU.

(M’ankasa nsusuwii — hwe ɔsraani no su. N’akode yɛ atumfo, nanso ɔnnɛ akyinnyɛ; ɔyɛ ɔɔɔɔ, na ɔde odwo kyerekyerɛ. Na hwe tag no: nokwafo no yɛ epignosis (G1922, nimdee), nimdee a edi mŭ — na ONYANKOPɔN de ma. Yebetumi abubu ade a ekorɔn no; yerentumi mmue koma no ano. Akoa no kyerekyerɛ; Awurade no na ɔma nimdee no.)

L. 1 Korintofoɔ 9:26 Eno enti na meretu mmirika ko m’anim tee akɔwie no. Eno enti na mete sɛ okuturukubɔni a ne kuturuku mfom no. **[G4438 pukteuo ■]** **[G5143 trecho ■]**

TUTU MMIRIKA SAA, NA ENNYɛ Sɛ OBI A ƆNNIM BAA A ƆREKO + KO AKO SAA, NA ENNYɛ Sɛ OBI A ƆREBO MFRAM.

(Me adwene ankasa — ha na obi a otu mmirika ne ɔsraani no gyina baabiara, na nimdee ne nea ema wɔne ɔkwasea no nyi wɔn ho. Paulo ntu mmirika Sɛ NEA ONNIM KWAN A ƆREFA SO — onim ɔkwan no ne awiei no. Ɔmmɔ mframa mu — onim ne tamfo ne akode a ɔde reko. Onipa a onim nea wagye no adi no tu mmirika wɔ ɔkwan a onim so. Awieibea no da w’anim.)

IV. AKYIRIKYIRI GYINABEA — NIMDEE, NE ASEM NO TENA Hɔ DAAPA

(Me nsusuwii ankasa — mmirikatu biara wɔ awiei, na saa awiei yi nye ɔfasu; eyɛ anim. Hwe nea adansefo no ka sɛ eretwen wɔ nhyehyee no akyi: asase a nyansahu a efa Awurade ho ahyɛ no ma, obiara a onim no fi ne mu nkumaa kosi ne mu kese, ne ade a aye pɛ no — anim ne anim, wonim yen senea wonim yen dedaw no. Na ne nyinaa ase no, asem a ehyɛ ho bo no gyina hɔ, na ebegyina hɔ daa nyinaa.)

A. Yesaia 11:9 Wɔrenye obi bɔne na wɔrensɛ adeɛ wɔ me bepo Kronkron nyinaa so, na Awurade ho nimdee beyɛ asase so ma sedɛ nsuo aye epo ma no. **[H1844 deah ■]** **[H4390 male ■]**

ASASE NYINAA BEYɛ MA Wɔ AWURADE NIMDEE HO.

B. Habakuk 2:14 Na Awurade animuonyam ho nimdee behyɛ asase nyinaa ma, sedɛ nsuo hyɛ epo ma no. **[H3519 kabod ■]** **[H3045 yada ■]** **[H4390 male ■]**

NA AWURADE ANIMUONYAM HO NIMDEE BEHYɛ ASASE NYINAA MA.

(Me nsusuwii ankasa — adiyifo baanu, asem baako, ne asemfua a erenyin. Yesaia ka deah (H1844, nimdee) ho asem — Awurade ho nimdee no; Habakuk nso ka nimdee no — yada (H3045, sɛ obehu) — a efa Awurade ANIMUONYAM ho. Na ehe na wuhu saa animuonyam no? Ɔsomafo no aka akyere yen dedaw: Onyankopɔn animuonyam ho nimdee no hann, wɔ Yesu Kristo anim. Asase beyɛ ma wɔ nea ɔsraani no kura wɔ ne koma mu seesei no mu.)

C. Yeremia 31:34 Na obiara renkyerekyerɛ ne yɔnko bio, anaa ne nua sɛ, ‘Hunu Awurade,’ Efiri sɛ, wɔn nyinaa behunu me, efiri wɔn mu akumaa so, kɔsi ɔkeseɛ so,” Sedɛ Awurade sɛ nie. “Na mede wɔn amumuyɛ bekyɛ wɔn, na merenkae wɔn bɔne bio.” **[H5545 salach ■]** **[H3045 yada ■]**

WɔN NYINAA BEHU ME, WɔN MU AKESE NE ƆSERE + MEDE WɔN AMUMUYɛSEM BɔKYɛ WɔN.

D. 1 Korintofoɔ 13:9 Dee yenim no ne nkɔm a yehyɛ no yɛ fa ne fa bi; **[G3313 meros ■]**
[G1097 ginosko ■]

YENIM ADE FA + YEHYE NKOM FA.

E. 1 Korintofoɔ 13:10 nanso deɛ eye pɛ no nya ba a, deɛ eye fa ne fa no bɛgu. **[G5046 teleios ■]**
NANSO DEɛ EYE Pɛ NO NYA BA A → DEɛ EYE FA NE FA NO BɛGU.

F. 1 Korintofoɔ 13:12 Deɛ yɛhunu no seesei no te sɛ su bi a eye kusuu wɔ ahwehwe mu. Eno akyi, yɛbehunu no kann. Deɛ menim seesei no ye ɛho fa bi; akyire yi, ɛbedi mu te sɛ Onyankopɔn nimdeɛ a ɔwɔ wɔ me ho no. **[G1921 epiginosko ■] [G1097 ginosko ■]**
DEɛ YEHUNU NO SEESEI NO TE Sɛ SU BI A EYE KUSUU Wɔ AHWEHWE MU. ENO AKYI, YɛBEHUNU NO KANN + AKYIRE YI, ɛBEDI MU TE Sɛ ONYANKOPɔN NIMDEɛ A ɔWɔ Wɔ ME HO NO.

(Me nsusuwii ankasa — hwe nsenkyerenne abien no wɔ baabi baako, na tie mmurato no. Afei mahu (I know) ne ginosko (G1097, sɛ obi behu ade); na ɛda a merebehu koraa (I will know fully) ne epiginosko (G1921, sɛ obi behu ade koraa) — eye mmoroso koraa a wɔyɛɛ yen ma yen kwan nyinaa so kɔɔ mu no ankasa. Nimdeɛ a eye fã no nye nea ɛbeyera wɔ mmurato no ho; Fã no na wɔbema atwam, efise nea eye mã no aba dedaw. Wɔatu ahwehwefoɔ no, na anim no da hɔ.)

G. 2 Timoteo 1:12 Enam yeinom so enti na mehunu saa amanɛɛ yi. Nanso, meda so wɔ gyidie, ɛfiri sɛ, menim deɛ mede me ho to no so no, na menim nso sɛ ɔbɛkora deɛ mede ahyɛ ne nsa no ama da no nso. **[G4100 pisteuo ■] [G1492 eido ■]**
MENIM ONYANKOPɔN A MAGYE NO ADI + OTUMI HWE ADE A MADE NO AHYE NO SO KOSI DA NO.

(Me nsusuwii ankasa — nimdeɛ asemfua a ɛwɔ ha ye eido (G1492, sɛ obi behu), a Strong's ka sɛ nea etee ne sɛ WOBEHU. Wɔ Paulo mmirika no awiei no, ne nimdeɛ ye ohu: Minim NEA — enye ade bi nko, na mmom ONE. Nimdeɛ no awiei nye nokwasem bi a wukura mu; eye Onipa bi a wubehu no.)

H. Yohane 17:3 Na ɛkwan a wɔnam so benya nkwa a enni awieɛɛ ne sɛ, wɔbehunu Onyankopɔn kora nokwafoɔ no, ne Yesu Kristo a wosomaa no baa asase so no! **[G1097 ginosko ■] [G2222 zoe ■]**
YEI NE NKWA A ENNI AWIEɛ → Sɛ WɔNHU WO, NOKWARE NYANKOPɔN NO NKO ARA, NE YESU KRISTO.

I. Kolosefoɔ 2:3 ɔno so na wɔnam hunu Onyankopɔn nyansa ne n'adwene. **[G1108 gnosis ■] [G614 apokruphos ■]**
ɔNO SO NA WɔNAM HUNU ONYANKOPɔN NYANSA NE N'ADWENE.

(Me nsusuwii ankasa — kae senea wɔka faako: hwehwe no sɛ dwete, hwehwe no senea wɔhwehwe sika a ahintaw. Ha wɔ awiei no, wɔhu sika ahintaw no, na hwe FAAKO a wɔhu no: ɛwɔ NE mu. Nyansa ne nimdeɛ ahintaw nyinaa wɔ Kristo mu. Nea ɔrehwehwe no ammpɛ ade bi kwa; na ofi mfiaɛ reye hwehwe Onipa bi, na ne mu, biribiara nyera.)

J. Yesaia 40:8 ɛsere hye, na nhwiren twintwam, nanso yen Onyankopɔn asem no tim hɔ daa.” **[H6965 qum ■] [H1697 dabar ■]**
ESERE HYE, NA NHWIREN TWINTWAM + NANSO YEN ONYANKOPɔN ASEM NO TIM Hɔ DAA.

K. Nnwom 119:160 Wo nsem nyinaa ye nokorɛ; na wo mmara a etene no to rentwa da. **[H571 emeth ■] [H1697 dabar ■]**
WO ASEM YE NOKWARE FI MFITIAɛ + ɛTENA Hɔ DAAPEN.

L. Mateo 24:35 ɛsoro ne asase betwam akɔ, na me nsem deɛ, ɛbetena hɔ daa. **[G3056 logos ■] [G3928 parerchomai ■]**
ESORO NE ASASE BETWAM AKɔ + NA ME NSEM DEɛ, ɛBETENA Hɔ DAA.

(M'ankasa m'adwene — onipa honam ye sare, na adesamma twa mu kɔ; ɔsoro ne asase ankasa betwam akɔ; nanso n'asem renntwam nkɔ. Biribiara a woasua afa ne ho wɔ saa nhoma yi mu no tena hɔ daa, efise nhoma no tena hɔ daa. Onipa a ɔtu mmirika di Onyankopɔn ho nimdeɛ akyi no tu mmirika di deɛ egyina hɔ daa akyi — na ɔbehunu ade sedɛɛ wɔahunu ɔno nso.)

ANOM ABIEN

Yeremia 9:24 Mmom ma deɛ ɔhyehye ne ho nhyehye ne ho sɛ ɔwɔ nhunumu, na ɔnim sɛ, me ne Awurade a ɔye adɔɛɛ, na ɔbu atenteneneɛ na ɔye adeteneneɛ wɔ asase so ɛfiri sɛ yeinom na ɛsɔ m'ani,” sedɛɛ Awurade sɛɛ nie. **[H3045 yada ■] [H1984 halal ■]**
OBRA DE HOAHOA NE HO Sɛ HOAHOA NE HO Wɔ EYI MU + Sɛ ɔTE ASE NA ONIM ME.

Filipifoo 3:8 Enye eno nko, seesei megye medi nso se biribiara nkyen se wode wo ho beto Kristo Yesu a zye m'Awurade no so. Ne enti, mato biribiara atwene. Mefa biribiara se nneema hunu bi, sedee ebeye a, me nsa beka Kristo **[G1108 gnosis ■] [G5242 huperecho ■]**

MEBU NNEEMA NYINAA HO KYIN + ESE MMÔ WÔ KRISTO YESU M'AWURADE NIMDEE NO KESEYE NO HO.

1 Yohane 5:20 Yenim se Onyankopon Ba no aba, na wama yeahunu nokore Onyankopon no. Ono ne Onyankopon nokwafoo a zma daa nkwa no. **[G1097 ginosko ■] [G1271 dianoia ■] [G1492 eido ■]**
ONYANKOPON BA NO ABA + WAMA YEN NTEASE, SEDEE YEBEHU NOKWAFON NO.

2 Korintofoo 13:1 Nsra a eto so mmiensa a merebesra mo ni. Atweresem no ka se, “Adansee a nnipa baanu anaa baasa bedi no na ese se wofa.” **[G3144 martus ■]**

ATWERESEM NO KA SE, “ADANSEE A NNIPA BAANU ANAA BAASA BEDI NO NA ESE SE WOFA.

(Me nsusue ankasa — adansefo mmiensa, na won mu biara de Ono ho nimdee si biribiara anim. Yerima se, ma des zhoahoa ne ho no hoahoa ne ho wo eyi mu: se znim me. Paulo bu biribiara se eye hweammô wo Kristo ho nimdee a eso boro so no ho. Yohane se, zba no aba, na wama yen nteasee, sedee ebeye a yebehunu dee zye nokwafon no. Animuonyam, mfaso, ne nkwa — wo adansefo baanu anaa baasa ano no, wôasi h z pintinn: se obi behunu Ono ne ahonya.)

NSUSUOD3 NE MMAMU

Shadow Hosea 6:3 Momma yennye Awurade nto mu; momma yen nko so nnye no nto mu. Sedee awia pue da biara no, zbeput; zbeba yen nkyen te se osuo a eto awobere mu anaa osutobere mu nsuo a efo asase.” **[H3045 yada ■]**

DI AKYI KCHWEHWE AWURADE HO NIMDEE + NE BA A ZBEBA NO AYE KRADO SE ADEKYE.

Fulfillment Mateo 11:27 “M'agya no de nneema nyinaa ahye me nsa. Obiara nnim zba no gye Agya no nko ara. Na obiara nnim Agya no gye zba no, ne won a zba no pe se zda no adi kyere won.

[G601 apokalupto ■] [G1921 epiginosko ■]

OBIARA NNIM AGYA NO, GYE ZBA NO NKO ARA + NE OBIA ZBA NO PE SE ZDA NO ADI KYERE NO.

Fulfillment 2 Korintofoo 4:6 Onyankopon a zkaa se, “Hann mfiri esum mu nhyeren no” zno na wahyeren wo yen akoma mu, ama yeanya Onyankopon animuonyam ho nimdee wo Yesu Kristo mu. **[G1108 gnosis ■]**

ADA HANN WÔ YEN KOMA MU + ONYANKOPON ANUONYAM HO NIMDEE HANN NO WÔ YESU KRISTO ANIM.

(Me ankasa m'adwene — Hosea kae se, momma yenko so nhu Awurade, na ne ba no ye ampa se adekyee. Adekyee no baae. Obiara nnim Agya no, gye se enam zba no adiyisem so; na Onyankopon a zhyee hann ma efi sum mu mfitiasse no, wahyeren wo yen akoma mu — na saa hann no ne ne anuonyam ho nimdee a ewo Yesu Kristo ANIM. Nimdee a Hosea dii akhiri no, afei wo anim ne din.)

SEDE

Yesaia 54:13 Awurade bekyerekyere wo mmammarima nyinaa, na wo mma asomdwoee bedzoso. **[H3928 limmud ■]**

AWURADE BEKYEREKYERE WO MMAMMARIMA NYINAA + NA WO MMA ASOMDWOEE BEDZOSO.

Yohane 6:45 Adiyifoo no tweree se, ‘Onyankopon ankasa bekyerekyere ne mma.’ Eno enti, obiara a ztie Agya no nkyerekyere no ba me nkyen. **[G3129 manthano ■] [G1318 didaktos ■]**

WÔBEKYEREKYERE WÔN NYINAA AWURADE + OBIARA A WATE, NA WASUA AFIRI AGYA NKYEN NO BA ME NKYEN.

(M'ankasa m'adwene — afei momma yenboaboa zkwam mû nyinaa ano na yenko fie. Nea edi kan ne mmerantewa: Awurade suro ne mfitiasse; su, hwehwe, hwehwe no sedee wchwehwe dwete, na Awurade ma — nimdee firi n'anom ba. Afei nantewso no: nyini wo mu, kora sie wo akoma mu, nante sedee efata, na ma zdo nyini wo mu, sedee erenhoahoa wo. Afei mmirikatuo ne akodie no: bubu adee biara a ekoron a wôasi de tia Onyankopon ho nimdee, ma etena w'ano so, fa odwo bua, twa asem no tee. Afei mmirikatuo awiee: zfa a wobeyi afiri h zno, anim a wobehunu no, wobehunu wo sedee wo nso wchunu wo dada, ne ahonya nyinaa a wôahunu se ahintasem wo Kristo mu — na asem a zhyee yeinom nyinaa ho bo no gyina h zdaa. Na hwe nsenkyerenne a ewo Yesaia mu: limmud (H3928, wôakyeré no ade) ye Strong's asemfua a ekyere obi a wôakyeré no ade, osuani. Dee zkyeree wo w'anammzontuo a edi kan no kyere wo ara. Wo mma a wobeba

w'akyi no nso — WƆN NYINAA Onyankopɔn bekyere wɔn ade. Obiara a wasua afiri Agya no hɔ no ba NE nkyen. Toa so na wubehunu Awurade.)

NSOHWƐ NSEMISA

1. Mmɛbusɛm 1:7 — Awurade suro yɛ:

- a) nimdee ahyɛaseɛ
- b) nyansa mfitiaseɛ
- c) nkwareafɔɔ nkyerekɛyɛ

2. Mmɛbusɛm 2:4-5 — Na sɛ wohwehwɛ no te sɛ deɛ wohwehwɛ dwetɛ na wo hwehwɛ no sɛdeɛ worepɛ ademudeɛ a ahinta a ɛno na wobɛtɛ Awurade suro ase na:

- a) hunu ahomegye ma wo kra
- b) ɔhununu Onyankopɔn ho nimdee
- c) hunu Awurade nimdee

3. Hosea 6:3 — Afei yɛbehunu, sɛ yɛ:

- a) yɛnkɔ so nnye Awurade nto mu
- b) hwehwɛ no sɛ dwetɛ
- c) yɛ n'apɛde

4. Yohane 7:17 — Sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ Onyankopɔn apɛdeɛ a, ɔbehunu:

- a) hwehwɛ Onyankopɔn ho nimdee
- b) nyin wɔ adom mu
- c) hunu nkyerekɛyɛ no ho asem

5. 2 Korintofoɔ 10:5 — Yɛsɛ akwansideɛ biara a ɛtia:

- a) Kristo osetie
- b) Onyankopɔn ho nimdee
- c) nokorɛ a ɛwɔ Onyankopɔn asem no mu

6. Malaki 2:7 — Ɛsɛ sɛ ɔsɔfoɔ ano kora nimdee. Nnipa hwehwɛ nkyerekɛyɛ firi ne nkyen, ɛfiri sɛ ɔyɛ:

- a) odwumayefɔɔ a ɛho nhia no aniwuo
- b) Awurade akɔa
- c) Asafo Awurade no somafoɔ

7. 1 Korintofoɔ 13:12 — Deɛ yɛhununu no seesei no te sɛ su bi a ɛyɛ kusuu wɔ ahwehwɛ mu; na ɛno akyi, yɛbehunu no kann: deɛ menim seesei no yɛ ɛho fa bi; na akyire yi:

- Ɛbedi mu te sɛ Onyankopɔn nimdee a ɔwɔ wɔ me ho no
- b) na deɛ ɛyɛ fã no betwam kɔ
- c) yɛbehɛ nkɔm fã bi

MMUNTONSŌ: 1-a, 2-b, 3-a, 4-c, 5-b, 6-c, 7-a

ƉEBEA A ADESUA YI MU FA KWAN AHODOƉ SO KŌ

SENEA SUNSUMA DE HANN BA: ƐSƐ SƐ ƆSƆFOƆ NO ANO KORA NIMDEE, ƐFIRI SƐ ƆYE ASAFO AWURADE SOMAFOƆ (MALAKI 2:7) — FA SAA DIBEA NO TO AHEMMAN ASƆFOKUO A ƐPAƐ MU KA ƆNO A ƆFREE MO FIRII ESUM MU BAA NE HANN NWANWA MU NO AYƐYIE HO NKYEN (1 PETRO 2:9), A ƐRETWEN NE HO ADESUA.

SENEA APAM FOFORO NO KYERE MU: WƉRENKYEREKYERE WƆN YƆNKO ANAA WƆN NUANOM BIO SE, MUNHU AWURADE, EFISE WƆN NYINAA BEHU ME (YEREMIA 31:34) — NA APAM FOFORO NO SAN KA NO ASEMFUA NE ASEMFUA: MEDE ME MMARA BEHYE WƆN ADWENE MU, NA WƆN NYINAA BEHU ME, EFI AKUMAA SO KOSI ƆKESE SO (HEBRIFOƆ 8:10-11). NEA ODIYIFO NO HYEE HO BƆ NO, APAM NO DI SO.

SENEA NSEMFUA NO HO HIA: "MPREMPREN MINIM" NO YE GINOSKO (G1097, SƐ OBI BEHU); "AFEI MEHU" NO YE EPIGINOSKO (G1921, SƐ OBI BEHU KORAA) — BEAE BAAKO, NSEMFUA ABIEN (1 KORINTOFO 13:12); NA "NOKWARE NO HO

GYIDI" (2 TIMOTEO 2:25) NE "N'APĖDE HO NIMDEE" (KOLOSEFO 1:9) NYINAA KURA SAA ASEM̃FUA A EYE MU KORAA NO — HYE NSOW WĖ ASEM̃FUA BEN NA ESI BEAE BEN MU, NE NEA ENTI A ETE SAA.

SENEA EDURU DAA DAA MU: EYI NE NKWA A ENNI AWIEI, SE WOBĖHU WO (YOHANE 17:3) — NA ASASE BEYE MA WĖ AWURADE HO NIMDEE MU (YESAIA 11:9); NIMDEE A EFII ASE WĖ ABOFRASEE MU NO KĖ SO WĖ ĖSORO NE ASASE AKYI, EFISE N'ASEM̃ RENTWAM DA (MATEO 24:35).

ĖKWAN FOFORO: PAPA NE BĖNE HO NIMDEE DUA NO GYINAA NHOMA NO PON A EDI KAN NO ANO (GENESIS 2:9,17) — NIMDEE A WĖFAA NO TIAA ASEM̃ NO DE OWU BAE; NIMDEE A ONYANKOPĖN DE MA WĖ KRISTO MU NO YE DAA NKWA (YOHANE 17:3) — HWEHWE MU.

ADIIYISEM̃ A EBĖTUMI ABA: NIMDEE MA ONIPA HOMA NE HO, NANSO ĖĖĖ SI DAN (1 KORINTOFO 8:1), NA PAULO BĖ MPAAE SE ĖĖĖ NTREW̃ MU DAA WĖ NIMDEE MU (FILIPIFO 1:9) — NIMDEE A WĖSOA A ĖĖĖ NNI MU MA ONIPA HOMA NE HO; NIMDEE A WĖSOA WĖ ĖĖĖ MU SI DAN. KURUWA NO NE ĖĖĖ; ADEE A ESOM̃ BO NO NE NIMDEE.

SOURCES & CREDITS

Scripture: Asante Twi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.
Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).
Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).
Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).
© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).